



SETSWANA  
 GRADE R – BOOK 1  
 TERM 1  
 ISBN 978-1-4315-0696-5  
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
 14th Edition



Mophato **R**



E thabolotswe e  
 bile e tsamaelana  
 le CAPS

Leina:



basic education  
 Department:  
 Basic Education  
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SETSWANA

Buka



Kgweditsharo 1



Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,  
Motlatsatonakgolo ya Thutotheo

Mo dingwageng tse tsa Kamogelo (Mophato R) Dibukatiro tsa Rainbow di bopa karolo ya togamaano ya Lefapha la Thutotheo ya go rotloetsa tiragatso ya sekolo ya bana ba Aforikaborwa. Ditlhotlhomisi di supa gore ngwaga mongwe le mongwe o bana ba fiwang ditirwana tse di ba rotloetsang e bile di ba tlhotlheletsa pele ba ya kwa Mophatong wa 1, ba dira botoka mo dithutong tsa dingwaga tse di latelang – ke gore, mo dikolong tsa bona tsa poraemari le tsa sekontari. Ke ka moo go gatelelwang thuto ya Mophato wa R jaana.

Kharikhulamo ya Seemo sa Motheo e batla gore barutwana ba Mophato wa R ba fiwe tšhono ya go godisa bokgoni jwa bona jwa pele ga go buisa, pele ga go kwala le pele ga matesisi le go tlhalosa bokgoni jo ba tlaa bo tlhokang gore ba nne le motheo o o tsepameng wa thuto gore go tle go nne bonolo mo go bona go ithuta mo Mophatong wa 1 le mo go e e latelang.

Ka jalo, dibukatiro tsa Mophato wa R di ikaeletse go thusa bana mo go godiseng bokgoni jo le mareo a tshimologo a botlhokwa a ba tlaa a tlhokang go bopa motheo o o tsepameng wa go ithuta. Di tletse ka ditšhono tse di ka thusang bana go godisa le go ikatisa tebang le bokgoni jo bo tlaa ba baakanyetsang sekolo se se tlhwaafetseng.

Pele bana ba ithuta go buisa ka tlhwaafalo ba tshwanetse go itse go tshwara buka le go phutholola ditsebe tsa yona, le go tlhaloganya gore dibuka di bereka jang le gore di dirisiwa jang. Ba tshwanetse go tlhaloganya kgolagano fa gare ga mafoko le ditshwantsho tse di mo bukeng le go lemoga gore mafoko a a mo tsebeng a bopiwa ke medumo le gore a na le bokao. Fela jalo, pele bana ba ithuta go kwala, ba tshwanetse go tlhabetlha tiriso ya dirwe tsa mmele, go ikatisa go bopa dibopego mme morago ba tswelela pele go bopa ditlhaka. Tse ke jona bokgoni jo dibukatiro tse di ikaeletse go bo godisa le go bo tlhabetlha.

Re a itse gore bana botlhe ga ba ithute ka lebelo le le tshwanang, mme dibukatiro tsa Mophato wa R di kgontsha barutabana go bereka go ya ka lebelo la morutwana mongwe le mongwe, mme fa go tlhokega morutabana a ka boela morago a bo a ya kwa pele mo bukeng go tsamaelana le kgolo ya ngwana. Ditirwana di tlaa thusa barutabana go lemoga makoa a bana ba nang le ona gore makoa a a baakanyetsang pele ngwana a simolola sekolo se se tlhwaafetseng.

Dibukatiro di tsolotanya thuto ya Puo, Matesisi le Bokgoni jwa Botshelo go ya ka merero e le 20 di dirisa boitumediso le mekgwa e e jesang monate go ngoka maikutlo le theetso ya barutwana. Re solofela gore barutwana ba gago ba tlaa itumelela go dira ditirwana tsa dibukatiro tse fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana wa bona o tlaa abelana kgotsa wa thusana le bona mo boithabisong jwa bona.

## Tirisano mmogo



Go aga malepa...



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Sponsored by  
**OMO**

SCAN HERE  
or visit [OMO.CO.ZA](http://OMO.CO.ZA)  
for fun activities in  
the OMO Messy  
Play Zone.



# Mophato R

## O GOLAGANTSE

- Puo ya gae
- Dipalo
- Dikgono tsa Botshelo




1	Nha .....	2
2	Mmele wa me .....	12
3	Mo phaposiborutelong .....	24
4	Botshelo jo boitekanetseng .....	32
5	Ditsala .....	42

SETSWANA

Buka




Kgweditshano 1



Nna




Gatisa o be o tshase.



Ke

mosetsana



Ke

mosimane








Itshwantshe.

1.2



Tshasa dikerese go ya ka dingwaga tsa gago.






Kgomaretsa o gatlise.




Dirisa letshwao le ✓ go tlhophha karabo e e napagetseng.

### Mmala wa matlho a me



### Mmala wa moriri wa me





15



Tshwantsha sefatlhego sa gago.


Kgweditharo 1 – Beke 1–5



8




Tlhophisa le go bua ka seo o se ratang.











Thala mola go lebaganya dilo tse di tshwanang.












Sekeletsa lebokoso lengwe le lengwe leo le nang le selo se le sengwe mo moleng.

2




# Mmele wa me



A re tlotleng le go kgomaretsa dikarolo tse di tlogetsweng.















2.1




Gatisa mme o tshase mebala jaaka mo sekaong.




2.2



Dira momeno mo moleng o o mo magareng.







2.3



Sega le go kgomaretsa ka nepagalo.



MORUTABANA: Saena

Letlha



2.4



Thala seatla sa gago.

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for a drawing or illustration.





Gatisa menwana.



A row of five empty rounded rectangular boxes, intended for writing or drawing.





A re tlotleng ka tatelano ya ditiragalo tsa mo mosong.









Sekeletsa setshwantsho se se sa tsamaelaneng le tse dingwe.









Sekeletsa sefatlhago se se tshwanang le sa ntlha mo moleng mongwe le mongwe.









			
---	---	--	---

			
---	--	---	--

			
---	---	--	---



Gatisa go boeletsa paterone.




# Mo phaposiborutelong



A re tlotleng ka setshwantsho.









3.1



Gratisa megala, tshwaya ✓ mogala o moleele go gaisa mme o be o sekeletse o o mokhutshwane.





Kgweditharo 1 – Beke 1–5



3.2





A re baleng.





Tshasa ditshwantsho di le 2 mo moleng mongwe le mongwe.





Tlotla ka ditiragalo tsa letsatsi le letsatsi kwa sekolong.









Kgomaretsa ditshwantsho tsa dilo tse o di dirisang tsa sekolo mo kgetsaneng.





Gatisa mola o o maronthorontho go sala tsela morago.



4

# Botshelo jo boitekanetseng


A re tlotleng ka setshwantsho.








Gatisa mela go sala mmala morago.



4.2



Gratisa o tshase mmala.






Sekeletsa lebokoso le le nang le ditshwantso di le tharo. Gatisa palo 3.





4.4




Sega mo meleng o age malepa.







Sega mo maronthoronthong o rulaganye ditshwantso ka tatelano ya ditiragalo.



3

2

1

3



2

1

4.6



Kgomaretsa, bala le go gatisa dipalo.



# Ditsala

Kgomaretsa ditikara le go tlotla ka di ditshwantsho.





MORUTABANA: Saena

Letlha



Sekeletsa setshwantsho se se tshwanang le sa ntlha mo moleng mongwe le mongwe.






Supa dipharologano mo ditshwantshong tse.






Gatisa mela go sala mebala morago.



5.4



Tshasa diapole, letsatsi le ditamati ka mebala e e nepagetseng.



MORUTABANA: Saena

Letlha





Sekeletsa ditshwantsho tsotlhe tsa selemo.





5.6



Tlola ka ditiragalo tsa setlha sa selemo o be o kgometsa ditikara.

mogote






Tlola ka ditiragalo tsa setlha sa mariga o be o kgometsa ditikare.





tsididi





Sega le go kgomaretsa metsu go thusa ditsala go fitlha ko metshamekong.






# Mesego (Tse-di-segeletsweng)




**Dimpopo tsa menwana:**  
Tlhopha phologolo e le 1 mme o kwale tlhaka ya ntlha ya leina la gago mo sekipeng sa yona. Morago o kwale ditlhaka tsa ntlha tsa maina a ditsala tsa gago di le 4 mo tsa tse dingwe.



**Malepa a dipalo:**  
Sega go bapa le mela ya maronthorontho go bopa dikarata tse di nyalanyang dipalo. Morago o golaganye ditshwantsho le dipalo tse di nepagetseng, kgotsa le palo e e nepagetseng ya maronthorontho e o ka e dirisang go go thusa mo dibopegong.




**Motshameko wa Kgakologelo:**  
Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho. Tlhakatlhakanya (šafola) dikarata mme o di pake mo godimo ga tafole o di ribegile. Jaanong ribogolola dikarata di le pedi ka nako e le nngwe. Fa di nyalana o ka nna wa di baya fa thoko. Bona gore ke mang yo o tlaa fetsang go paka dikarata tsotlhe la ntlha. Dirisa dikarata tsa gago tsa kgakologelo mme o tshameke motshameko wa go thiphola (snap) le tsala ya gago.




**Diphologolo tsa pampiri ya ntlwanaboithusetso:**  
Batla dirolo tsa dipampiri tse di fedileng tsa matlwana a boithusetso. Sega dikhutlonnetsepa mme morago o kgomaretse manathwana a magolo a dikhutlonnetsepa go dikologa dirolo tsa dipampiri tsa matlwana a boithusetso go khurumetsa dikhuba. Jaanong sega ditlhogo mme o di kgomaretse mo dirolong kwa godimo. Dirisa ditikara tsa diphologolo mme o kgomaretse difatlhego mo ditlhogong jaaka o rata. Kgomaretse matsogo, maoto le mogatla tsa phologolo nngwe le nngwe mo dirolong. Gape o ka nna wa thala wa bo wa itirela phologolo ya gago.

Dira dibuka tse di manyakenyoke.  
Mena mo meleng e e tletseng mme o sege mo  
meleng e e maronthorontho.



Dipalo




1



nngwe

2



pedi

3



tharo

Diotlwana



ntšwa



katse





tlhapi


mokgatitswane



nne



nonyane




tlhano



pebanyana





thataro



mmutlanyana



supa





**MESEGO (TSE-DI-SEGELETSWENG)**

**YA ME**


KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

FOLD



- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z



0	a
1	b
2	c
3	d
4	e
5	f
6	g
7	h
8	i
9	j
10	k
11	l
12	m
13	n
14	o
15	p
16	q
17	r
18	s
19	t
20	u
21	v
22	w
23	x
24	y
25	z

GLUE HERE

GLUE HERE

GLUE HERE

GLUE HERE

GLUE HERE

GLUE HERE

GLUE HERE

GLUE HERE

GLUE HERE

GLUE HERE



1

1

2

2

3

3

4

4


5



5















TEDDY BEAR



RABBIT





# STICKERS

GRADE R BOOK1

8



6




12



20



30



31



43




47





49-50




TEDDY BEAR






ARMS




NOSES & MOUTHS



TAILS




EYES



FACES



ARMS




TAILS




EYES




FACES



RABBIT



12



33



30



41

